

Naručilac: MINISTARSTVO RADA , ZAPOSŁJAVANJA I SOCIJALNOG DIJALOGA
 Broj: 03-426/25-2132/2
 Mjesto i datum: Podgorica, 26.06.2025. godine

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVKE

I PODACI O NARUČIOCU

Naručilac: MINISTARSTVO RADA , ZAPOSŁJAVANJA I SOCIJALNOG DIJALOGA	Kontakt osoba: Igor Popović
Adresa: Rimski trg broj 46	Poštanski broj: 81000
Grad: Podgorica	Identifikacioni broj: 11081240
Telefon: 020/ 482-304	Faks: 020/ 482- 304
Elektronska adresa (e-mail): kabinet@mrzs.gov.me	Internet adresa (web): /

II Predmet nabavke:

☐ Usluge.

III Opis predmeta jednostavne nabavke:

Usluge prevođenja.

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a: 20.246,80 EUR;

V Ishod postupaka jednostavne nabavke je

☐ izbor najpovoljnije ponude.

VI Razlozi za poništenje postupka jednostavne nabavke:

Nema.

VII Rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

MINISTARSTVO RADA , ZAPOSŁJAVANJA I SOCIJALNOG DIJALOGA, kao naručilac, objavio je na CeJN Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke šifra postupka 93714 dana 10.06.2025. godine, a za nabavku usluga- Usluge prevođenja. Zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke šifra postupka 93714 dana 10.06.2025. godine, definisano je da je procijenjena vrijednost nabavke 20.246,80 EUR bez uračunatog PDV- a. Takođe, Zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke šifra postupka 93714 dana 10.06.2025. godine, definisano je sljedeće:

- Ponuđač je obavezan da na raspolaganju ima najmanje 7 prevodilaca za engleski jezik koji mogu biti angažovani na poslovima tokom trajanja ugovora na zahtjev naručioca, od kojih: - najmanje 2 mora imati validnu akreditaciju za prevođenje engleski jezik od Evropske komisije; - najmanje 3 moraju imati validno rješenje o postavljanju za tumača, izdato od Ministarstva pravde Crne Gore, u skladu sa Zakonom o tumačima; - i najmanje 2 moraju imati opšte prevodilačko iskustvo (pisani/usmeni prevodi). Ponuđač je dužan da dostavi spisak angažovanih prevodilaca i izjavu kojom ponuđač garantuje da navedeni prevodioci zadovoljavaju neophodne kriterijume i da će biti dostupni Naručiocu tokom trajanja ugovora.
- U toku perioda trajanja ugovora ponuđač garantuje za kvalitet svojih usluga i da će sve eventualne greške nastale usled njihovih aktivnosti i njima izazvane probleme otkloniti o svome trošku.
- Naručilac će vršiti provjeru kvaliteta prevoda. Pisani prevod se formalno prihvata nakon evaluacije. U slučaju da prevod ne zadovoljava osnovne kriterijume kvaliteta, tekst prevoda može, ukoliko to rokovi dozvoljavaju, biti vraćen ponuđaču na prepravku i formalno prihvatanje prevoda biće obustavljeno. Naručilac će ocijeniti i prema potrebi dati komentare na dostavljeni prevod i ponuđač mora uzeti u obzir ove komentare u svim budućim zadacima. Prevodilac koji 2 puta dobije negativne komentare na prevod, ne može više biti angažovan na poslovima prevođenja u sklopu ovog ugovora. Prihvatanje prevedenih tekstova zavisi isključivo od osiguravanja kvaliteta i poštovanja datih rokova. Isporučeni tekstovi moraju ispunjavati sljedeće:
 - svi prevodi moraju biti lektorisani, ispravljani i provjereni u smislu poštovanja gramatike i pravopisa;
 - svaki prevedeni dokument biće vjeran originalu, tj. izvornom dokumentu u najvećoj mogućoj mjeri i sadržaće (ukoliko je potrebno) sve tabele, grafikone itd. prisutne u originalnom dokumentu;
 - svaki prevedeni dokument biće isporučen u zahtijevanom formatu;
 - svaki prevedeni dokument biće poslat putem elektronske pošte, osim prevedenog dokumenta sa ovjerom tumača koji se dostavlja i u originalu;
 - svaki prevedeni dokument mora biti isporučen u definisanom roku (prevođenje najmanje 7 do 10 strana u roku od 24 h od dana dostavljanja zahtjeva, osim u baš hitnim slučajevima na dostavljeni zahtjev od strane kabineta u roku od 2 h).
- Način i dinamika izvršenja: sukcesivno (po potrebi Naručioca) do postizanja ugovorene vrijednosti, uz poštovanje jediničnih cijena. Za stavke 1, 2, 3 i 4 Naručilac dostavlja ponuđaču dokumenta za prevođenje u elektronskoj formi. Jedan dokument po mogućnosti prevodi samo jedan prevodilac (što će zavisiti od veličine zadatog dokumenta kao i roka za završetak prevoda) ili ukoliko to nije moguće, da prevodioci koji rade na istom dokumentu usklađuju terminologiju tokom rada i koriste identične termine za iste pojmove. Svi dokumenti koji budu ocijenjeni kao nepravilni u terminološkom ili lingvističkom smislu mogu biti vraćeni ponuđaču na prepravku uz novi rok za isporuku, bez dodatnih troškova. Isporučeni prevodi moraju biti takvog kvaliteta da ih naručilac može upotrijebiti bez ikakve revizije ili prepravke. Ukoliko prevod ne zadovoljava ovaj kriterijum isti neće biti formalno prihvaćen.
- Rok izvršenja ugovora: Sukcesivno, do kraja 2025. godine ili do isteka procijenjene vrijednosti nabavke, zavisno koji uslov bude prvo ispunjen.
- Rok plaćanja je: 30 dana od dana dostavljanja pojedinačne fakture (nakon izvršenog posla, odnosno nakon formalnog prihvatanja pisanog prevoda). Na svakoj fakturi je potrebno navesti ime i prezime lica po čijem zahtjevu su izvršene sukcesivne predmetne usluge.
- Način plaćanja je: na žiro račun ponuđača. Žiro račun: _____
- Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).
- Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.
- Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24)).

Ispravne ponude:

1. Ponuda ponuđača PORTA APERTA D.O.O.

Ponuđač PORTA APERTA D.O.O. je dana 12.06.2025. godine u 14:41 časova, putem CeJN- a, za nabavku usluga- Usluge prevođenja dostavio samostalnu ponudu šifra ponude 132626, po

Zahtjevu za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke šifra postupka šifra postupka 93714 dana 10.06.2025. godine.

Ponuđač je za nabavku usluga- Usluge prevođenja ponudio ukupnu jediničnu cijenu u iznosu od 128,70 eura bez uračunatog PDV- a. Ponuđač je u Finansijskom dijeu dao cijenu za sve stavke iz tehničke specifikacije.

Ponuđač PORTA APERTA D.O.O. je u ponudi naveo sljedeće:

- Ponuđač je obavezan da na raspolaganju ima najmanje 7 prevodilaca za engleski jezik koji mogu biti angažovani na poslovima tokom trajanja ugovora na zahtjev naručioca, od kojih: - najmanje 2 mora imati validnu akreditaciju za prevođenje engleski jezik od Evropske komisije; - najmanje 3 moraju imati validno rješenje o postavljanju za tumača, izdato od Ministarstva pravde Crne Gore, u skladu sa Zakonom o tumačima; - i najmanje 2 moraju imati opšte prevodilačko iskustvo (pisani/usmeni prevodi). Ponuđač je dužan da dostavi spisak angažovanih prevodilaca i izjavu kojom ponuđač garantuje da navedeni prevodioci zadovoljavaju neophodne kriterijume i da će biti dostupni Naručiocu tokom trajanja ugovora: Dostavljena Izjava broj 81/25 od 12.06.2025. godine kojom ponuđač potvrđuje da na raspolaganju ima najmanje 7 prevodilaca za engleski jezik koji mogu biti angažovani na poslovima tokom trajanja ugovora na zahtjev naručioca, od kojih: - najmanje 2 mora imati validnu akreditaciju za prevođenje engleski jezik od Evropske komisije; - najmanje 3 moraju imati validno rješenje o postavljanju za tumača, izdato od Ministarstva pravde Crne Gore, u skladu sa Zakonom o tumačima; - i najmanje 2 moraju imati opšte prevodilačko iskustvo (pisani/usmeni prevodi). U prilogu i spisak prevodilaca, potpisano elektronskim potpisom ovlašćenog lica Ivana Zec Barašin.

- U toku perioda trajanja ugovora ponuđač garantuje za kvalitet svojih usluga i da će sve eventualne greške nastale usled njihovih aktivnosti i njima izazvane probleme otkloniti o svome trošku.

- Naručilac će vršiti provjeru kvaliteta prevoda. Pisani prevod se formalno prihvata nakon evaluacije. U slučaju da prevod ne zadovoljava osnovne kriterijume kvaliteta, tekst prevoda može, ukoliko to rokovi dozvoljavaju, biti vraćen ponuđaču na prepravku i formalno prihvatanje prevoda biće obustavljeno. Naručilac će ocijeniti i prema potrebi dati komentare na dostavljeni prevod i ponuđač mora uzeti u obzir ove komentare u svim budućim zadacima. Prevodilac koji 2 puta dobije negativne komentare na prevod, ne može više biti angažovan na poslovima prevođenja u sklopu ovog ugovora. Prihvatanje prevedenih tekstova zavisi isključivo od osiguravanja kvaliteta i poštovanja datih rokova. Isporučeni tekstovi moraju ispunjavati sljedeće: • svi prevodi moraju biti lektorisani, ispravljani i provjereni u smislu poštovanja gramatike i pravopisa; • svaki prevedeni dokument biće vjeran originalu, tj. izvornom dokumentu u najvećoj mogućoj mjeri i sadržaće (ukoliko je potrebno) sve tabele, grafikone itd. prisutne u originalnom dokumentu; • svaki prevedeni dokument biće isporučen u zahtijevanom formatu; • svaki prevedeni dokument biće poslat putem elektronske pošte, osim prevedenog dokumenta sa ovjerom tumača koji se dostavlja i u originalu; • svaki prevedeni dokument mora biti isporučen u definisanom roku (prevođenje najmanje 7 do 10 strana u roku od 24 h od dana dostavljanja zahtjeva, osim u baš hitnim slučajevima na dostavljeni zahtjev od strane kabineta u roku od 2 h).

- Način i dinamika izvršenja: sukcesivno (po potrebi Naručioca) do postizanja ugovorene vrijednosti, uz poštovanje jediničnih cijena. Za stavke 1, 2, 3 i 4 Naručilac dostavlja ponuđaču dokumenta za prevođenje u elektronskoj formi. Jedan dokument po mogućnosti prevodi samo jedan prevodilac (što će zavisiti od veličine zadatog dokumenta kao i roka za završetak prevoda) ili ukoliko to nije moguće, da prevodioci koji rade na istom dokumentu usklađuju terminologiju tokom rada i koriste identične termine za iste pojmove. Svi dokumenti koji budu ocijenjeni kao nepravilni u terminološkom ili lingvističkom smislu mogu biti vraćeni ponuđaču na prepravku uz novi rok za isporuku, bez dodatnih troškova. Isporučeni prevodi moraju biti takvog kvaliteta da ih naručilac može upotrijebiti bez ikakve revizije ili prepravke. Ukoliko prevod ne zadovoljava ovaj kriterijum isti neće biti formalno prihvaćen.

- Rok izvršenja ugovora: Sukcesivno, do kraja 2025. godine ili do isteka procijenjene vrijednosti nabavke, zavisno koji uslov bude prvo ispunjen.

- Rok plaćanja je: 30 dana od dana dostavljanja pojedinačne fakture (nakon izvršenog posla, odnosno nakon formalnog prihvatanja pisanog prevoda). Na svakoj fakturi je potrebno navesti ime i prezime lica po čijem zahtjevu su izvršene sukcesivne predmetne usluge.

- Način plaćanja je: na žiro račun ponuđača. Žiro račun: 530-16103-10 Banka: NLB Banka AD (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).

- Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.
- Izjava ponuđača PORTA APERTA D.O.O. o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača Ivana Zec Barašin, koja je sačinjena na obrascu 2.

U vezi sa izrečenim, službenik za javne nabavke je ocijenio da je za nabavku usluga- Usluge prevođenja, ponuda ponuđača PORTA APERTA D.O.O. ispravna jer je ista sačinjena u skladu sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke šifra postupka 93714 dana 10.06.2025. godine.

2. Ponuda ponuđača KREATIVA CENTAR DOO

Ponuđač KREATIVA CENTAR DOO je dana 16.06.2025. godine u 07:56 časova, putem CeJN- a, za nabavku usluga- Usluge prevođenja dostavio samostalnu ponudu šifra ponude 132871, po Zahtjevu za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke šifra postupka šifra postupka 93714 dana 10.06.2025. godine.

Ponuđač je za nabavku usluga- Usluge prevođenja ponudio ukupnu jediničnu cijenu u iznosu od 27,00 eura bez uračunatog PDV- a. Ponuđač je u Finansijskom dijeu dao cijenu za sve stavke iz tehničke specifikacije.

Ponuđač KREATIVA CENTAR DOO je u ponudi naveo sljedeće:

- Ponuđač je obavezan da na raspolaganju ima najmanje 7 prevodilaca za engleski jezik koji mogu biti angažovani na poslovima tokom trajanja ugovora na zahtjev naručioca, od kojih: - najmanje 2 mora imati validnu akreditaciju za prevođenje engleski jezik od Evropske komisije; - najmanje 3 moraju imati validno rješenje o postavljanju za tumača, izdato od Ministarstva pravde Crne Gore, u skladu sa Zakonom o tumačima; - i najmanje 2 moraju imati opšte prevodilačko iskustvo (pisani/usmeni prevodi). Ponuđač je dužan da dostavi spisak angažovanih prevodilaca i izjavu kojom ponuđač garantuje da navedeni prevodioci zadovoljavaju neophodne kriterijume i da će biti dostupni Naručiocu tokom trajanja ugovora. Dostavljena Izjava da Kreativita centar doo na raspolaganju uma 7 prevodilaca za engleski jezik koji mogu biti angažovani tokom trajanja ugovora na zahtjev naručioca. U prilogu i spisak prevodilaca, potpisano potpisom ovlašćenog lica Ivan Marojević.

- U toku perioda trajanja ugovora ponuđač garantuje za kvalitet svojih usluga i da će sve eventualne greške nastale usled njihovih aktivnosti i njima izazvane probleme otkloniti o svome trošku.

- Naručilac će vršiti provjeru kvaliteta prevoda. Pisani prevod se formalno prihvata nakon evaluacije. U slučaju da prevod ne zadovoljava osnovne kriterijume kvaliteta, tekst prevoda može, ukoliko to rokovi dozvoljavaju, biti vraćen ponuđaču na prepravku i formalno prihvatanje prevoda biće obustavljeno. Naručilac će ocijeniti i prema potrebi dati komentare na dostavljeni prevod i ponuđač mora uzeti u obzir ove komentare u svim budućim zadacima. Prevodilac koji 2 puta dobije negativne komentare na prevod, ne može više biti angažovan na poslovima prevođenja u sklopu ovog ugovora. Prihvatanje prevedenih tekstova zavisi isključivo od osiguravanja kvaliteta i poštovanja datih rokova. Isporučeni tekstovi moraju ispunjavati sljedeće: • svi prevodi moraju biti lektorisani, ispravljani i provjereni u smislu poštovanja gramatike i pravopisa; • svaki prevedeni dokument biće vjeran originalu, tj. izvornom dokumentu u najvećoj mogućoj mjeri i sadržaće (ukoliko je potrebno) sve tabele, grafikone itd. prisutne u originalnom dokumentu; • svaki prevedeni dokument biće isporučen u zahtijevanom formatu; • svaki prevedeni dokument biće poslat putem elektronske pošte, osim prevedenog dokumenta sa ovjerom tumača koji se dostavlja i u originalu; • svaki prevedeni dokument mora biti isporučen u definisanom roku (prevođenje najmanje 7 do 10 strana u roku od 24 h od dana dostavljanja zahtjeva, osim u baš hitnim slučajevima na dostavljeni zahtjev od strane kabineta u roku od 2 h).

- Način i dinamika izvršenja: sukcesivno (po potrebi Naručioca) do postizanja ugovorene vrijednosti, uz poštovanje jediničnih cijena. Za stavke 1, 2, 3 i 4 Naručilac dostavlja ponuđaču dokumenta za prevođenje u elektronskoj formi. Jedan dokument po mogućnosti prevodi samo jedan prevodilac (što će zavisiti od veličine zadatog dokumenta kao i roka za završetak prevoda) ili ukoliko to nije moguće, da prevodioci koji rade na istom dokumentu usklađuju terminologiju tokom rada i koriste identične termine za iste pojmove. Svi dokumenti koji budu ocijenjeni kao nepravilni u terminološkom ili lingvističkom smislu mogu biti vraćeni ponuđaču na prepravku uz novi rok za

isporuku, bez dodatnih troškova. Isporučeni prevodi moraju biti takvog kvaliteta da ih naručilac može upotrijebiti bez ikakve revizije ili prepravke. Ukoliko prevod ne zadovoljava ovaj kriterijum isti neće biti formalno prihvaćen.

- Rok izvršenja ugovora: Sukcesivno, do kraja 2025. godine ili do isteka procijenjene vrijednosti nabavke, zavisno koji uslov bude prvo ispunjen.
- Rok plaćanja je: 30 dana od dana dostavljanja pojedinačne fakture (nakon izvršenog posla, odnosno nakon formalnog prihvatanja pisanog prevoda). Na svakoj fakturi je potrebno navesti ime i prezime lica po čijem zahtjevu su izvršene sukcesivne predmetne usluge.
- Način plaćanja je: na žiro račun ponuđača. Žiro račun: 510-20380-807, Banka: CKB banka AD
- Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.
- Izjava ponuđača KREATIVA CENTAR DOO o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača Ivan marojević, koja je sačinjena na obrascu 2.

Naručilac se dana 17.06.2025. godine putem komunikacije u CeJN-u obratio ponuđaču: „Poštovani, U skladu sa članom 10 stav 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki potrebno je da da u roku od tri dana, od dana dostavljanja zahtjeva, dostavite obrazloženje nerealno niske ponude. S poštovanjem, Igor Popović, službenik za javne nabavke.“ Ponuđač je u ostavljenom roku, tačnije dana 20.06.2025. godine, dostavio valjano obrazloženje, čime je postupio ispravno u skladu sa članom 10 stav 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki.

U vezi sa izrečenim, službenik za javne nabavke je ocijenio da je za nabavku usluga- Usluge prevođenja, ponuda ponuđača KREATIVA CENTAR DOO ispravna jer je ista sačinjena u skladu sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke šifra postupka 93714 dana 10.06.2025. godine.

Neispravne ponude:

1. Ponuda ponuđača Centar za strane jezike i prevođenje Double L doo

MINISTARSTVO RADA, ZAPOSŁJAVANJA I SOCIJALNOG DIJALOGA, kao naručilac, objavio je na CeJN Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke šifra postupka 93714 dana 10.06.2025. godine, a za nabavku usluga- Usluge prevođenja. Zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke šifra postupka 93714 dana 10.06.2025. godine, definisano je da je procijenjena vrijednost nabavke 20.246,80 EUR bez uračunatog PDV- a.

Takođe, Zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke šifra postupka 93714 dana 10.06.2025. godine, između ostalog definisano je da su ponuđači dužni da uz ponudu dostave izjavu na Obrascu 2.

Članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24) propisano je "Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2 preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog Sistema javnih nabavki." Predmetni obrazac propisan je istim Pravilnikom i glasi: " (PONUĐAČ) dostavlja I Z J A V U Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj: _____ od _____ za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke) procijenjene vrijednosti _____ EUR-a. U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa licima navedenim u Zahtjevu. Ponuđač je saglasan da naručilac pribavi dokaze koji se odnose na ispunjenost obaveznih uslova."

Shodno Obavještenju Direktorata za upravljanje javnim investicijama i politiku javnih nabavki " Obavještavamo učesnike u postupcima javnih nabavki da je neophodno da se za postupke započete nakon 01. juna 2025. godine uz ponudu dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica aponuđača koja je data na obrascu 2 ikoja se preuzima na posebnom aplikativnom dijlu elektronskog sistema javnih nabavki.", a kako izjava ponuđača Centar za strane jezike i prevođenje Double L doo nije dostavljena na način kako je predviđeno, to je ponuda ponuđača je

neispravna u smislu člana 17 stav 1 tačka 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnim nabavki kojim je propisano "Neispravna ponuda je ponuda: uz koju nije dostavljena izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa iz člana 9 stav 10 ovog pravilnika."

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom parametru i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Parametar 1	Parametar 2 ¹	Ukupan broj bodova
1.	KREATIVA CENTAR DOO	Cijena: 27,00 eura bez uračunatog PDV- a	/	100,00
2.	PORTA APERTA D.O.O	Cijena: 128,70 eura bez uračunatog PDV- a	/	20,97902

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redoslijedu:

r.b.	Šifra ponude	Naziv ponuđača	Ukupan broj bodova
1.	132871	KREATIVA CENTAR DOO	100,00
2.	132626	PORTA APERTA D.O.O	20,97902

VIII Naziv ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:

Ponuđač: KREATIVA CENTAR DOO	Kontakt-osoba: Ivan Marojević
Adresa: Danila Kiša 4	Poštanski broj: 81000
Grad: Podgorica	Identifikacioni broj (PIB): 03119246
Telefon: /	Fax: /
Elektronska adresa (e-mail): INFO@KREATIVA.M	Internet adresa: /

IX Cijena najpovoljnije ponude

Za nabavku roba- Nabavka i ugradnja uređaja za zaštitu putnog pojasa sa ukupno ponuđenom jediničnom cijenom od 27,00 eura bez uračunatog PDV- a, izabrana je ponuda ponuđača KREATIVA CENTAR DOO.

Ovlašćeno lice naručioca: Naida Nišić

Nišić



¹ Dodati onoliko koliko je parametara predviđeno tenderskom dokumentacijom i za svaki upisati broj bodova".